


# Bolwetsi bja dikolobe

Sepedi

kgato

4



Ntombikayise Malaza



Ulwazi  
Lwethu

**Ditlhaka (poeletšo)**

ts, tsh, tlh, nt, nk, mp, kw, sw, tw, nw, rw, lw, nn, mm, ph, tl, th, kg, ny, ng, bj, aa

**Ditlhaka tše diswa**

ngw, tshw

**Bolwetši bja dikolobe**

**Sepedi**

**kgato 4**

ISBN: 978-1-77981-165-3

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project


Mongwadi: Ntombikayise Malaza

Mofetoledi: Charlotte Galane

Moswantšhi: Vusi Malindi

Tlhagišo le Kalo: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatišo ya mathomo 2023




# Bolwetši bja dikolobe



**Ntombikayise Malaza**

Ngwaga wo, naga ya dikolobe e aparetšwe ke bolwetši bja go fofa moyeng. Bolwetši bjo bo kotsi ebile bo a fetela. Kgoši ya dikolobe e rile ka moka ba thibe dinko tša bona, gomme ba dule gae.





Mma Kolobe o hlapiša dikolobjana gabedi ka letšatši. O be a nyaka gore di dule di hlwekile ebile di phedile gabotse.


O ile a di rweša masokisi mo dinkong go di šireletša bolwetšing bjo.



Tate le Mma Kolobe ba ile ba gašagaša dihlare ka ngwakong go thibela tshwaetšo.


Tate Kolobe o ile a lekola thempheretšha tša tšona ka moka.





Dikolobjana di jewa ke budutu. Di gopotše bagwera ba tšona. Go budutu go dula ka ngwakong matšatši ka moka. Efela go ba loketše go efoga tshwaetšo.

Kolobjana ye nngwe, leina la yona ke Tshwarelo, e be e seleka kudu. E ile ya tloša lesokisi nkong ya yona, gomme ya raloka ka ntle. “Ngwana yo ga a kwe.” Gwa realo mma Kolobe.









Tshwarelo ya boa e fiša e bile e ethimola.  
Mma Kolobe o be a tshwenyegile kudu gore  
Tshwarelo o tla fetetša tše dingwe.

Mma Kolobe a iša Tshwarelo ngakeng.  
Ngaka ya fa Tshwarelo dihlare.






Tshwarelo ya swanelwa ke go dula ka gae dibeke tše pedi. Ya laelwa go robala le go ja e le tee. E be e sa dumelelwa go raloka le tše dingwe.




Morago ga dibeke tše pedi, Tšhwarelo ya fola.

Mafelelong ya dumelelwa go dula le tše dingwe.







Kgoši ya bega gore dikolobe ka moka di swanetše go ya bookelong gore ba humane tšhwaana ya go thibela bolwetši bjo.

Dikolobe di be di thabile ebile di imologile.

Bolwetsi bja sobelela nageng ya dikolobe.

Ka moka tša tloša masokisi mo dinkong tša tšona.

Tša thoma gape go phela gabotse (bophelo bja boela sekeng sa pele).

Ka moka tša thoma go etelana gape!





# Ulwazi Lwethu Readers

## Kgato 1

- Namune a Nanana
- E ba bonolo Malebo
- Sebati le Segokgo
- Kamo o rata go penta
- Mollo
- Pokolo
- Lebile o a emaema
- Pula ya Semaka
- Go bala metomo
- Komelelo
- Yuna o gobetše
- Noga!
- Meriri e megolo
- Lerato la Gabo le Roro
- Di ka fofa?
- Bana ba go ba le mohola
- Sopo e bose
- Basetsana ke Badiši
- Yuna o maketše
- Jobe ga a robale
- Ba ka Polaseng
- Tate o tla boa neng?
- Lerato la mafahlana
- Jase e Fetogile

## Kgato 2

- Tsatsa wa šedi
- Go seketša meetse
- Meetse a ka mo le ka mo
- Monyai wa mathaitai
- Šibelane sa Tinyiko
- Roko ya Mebalabala
- Tatso ya dijo tša Tšhivenda
- Bula, Tswalela, Tšweletša
- Dieta tša Phuthi tše diswa
- Folaga ya Venda
- Leseka la gauta
- Sebakadi sa Maemo
- Tšalatšala wa sengangele
- Kakanyo ye botse ya Mmira
- Dimpho
- Bolo e timetše
- Mmtla wa mahlajana

## Kgato 3

- Sehlare sa Phodišo
- Kwena ya leswena
- Molemi Morweši le dikgabo
- Matwetwe le dithuthupiši
- Bose bja motepa
- Bophelo bja segwagwa
- Motswako o bohlokwa
- Mohlafi wa mogale
- Mothei wa dihlapi
- Ga ke rate merogo
- Ke tše kgolo go nna!
- Dipoo di a Itefeletša
- Mosetsana wa mabjoko
- Mehuta ya dinamelwa
- Seeta se se botse
- Dinose
- Bašimane ba bohlae
- Go fetoga
- O a hlobaela
- Setswalle sa nnete
- Bolwetši bja mpshikela
- UNomadlakadlaka onesibindi!
- Inkinga engadini kagogo
- Isicathulo esihle
- Iphupho likaSiviwe

## Kgato 4

- Phumo wa lethabo
- Ba bapala
- Molalatladi wa Lerato
- Setšo sa baVenda
- Tumo ya ga Moori ya phethagala
- Bolwetši bja dikolobe
- Ntombi o swara lehodu
- Pule o tliša mmele
- Tate molaodi wa serapa sa diphoofolo

## Kgato 5

- Go thuša Rakgolo go fola
- Mae a Kgarebong a timela
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Kgaugelo o tseba nako
- Peu ya mehlolo
- Re etela lešoka la diphoofolo
- Mehlaro ya Afrika Borwa
- Toro ya Dimpho

**ZENEX**  
FOUNDATION

  
**MOLTENO**  
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY  
EST. 1974



Ulwazi Lwethu ke projeke ye e tšweletšwago le go hwetša thušo ya mašelang go tšwa go Mokgatlo wa Zenex ka maikemišetšo a go tšweletša dingwalwa tšeo di tlo go šikinya maikutlo a babadi ba maleme a se Afrika. Maikemišetšo a projeke ye ke go ruta le go thekga bana ba mephato ya fase go bala ka kwišišo. Dingwalwa tše di ngwadilwe ka dipolelo tše senyane tša Afrika ka tirišanommogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, le Saide. Methopo ka moka e tšweeditšwe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:  
[ulwazilwethu.org.za](http://ulwazilwethu.org.za)



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-NoDerivatives  
(CC BY-NC-ND) 4.0  
International Licence

Disclaimer: You are free to download and  
share this work as long as you attribute  
Zenex Foundation, but you may not change  
this work in any way or use it commercially.

